



U ime Ministarstva za boračka pitanja
Federacije Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Ministarstvo za boračka pitanja

U ime Ministarstva za boračka pitanja
Federacije Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Ministarstvo za boračka pitanja

NACRT UGOVORA





UGOVOR broj:

NARUČILAC

Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
ul. 1.Slavne višegradske brigade br.2a,
73 000 Goražde

I

IZVRŠILAC

BOSNA I HERCEGOVINA

PREDMET UGOVORA

Pružanje usluga banjско-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Goražde, 2022.godine





UGOVOR broj: _____/22
Zaključen u Goraždu _____ 2022.godine

UGOVORNE STRANE:

1. Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde ul. 1. Slavne višegradske brigade br. 2a, 73 000 Goražde, koje u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta zastupa, Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća (u daljem tekstu: Naručilac),

2. _____ PDV broj:

_____ koje zastupa _____, Direktor (u daljem tekstu Izvršilac)

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje zdravstvenih usluga banjско-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sve na osnovu tenderske dokumentacije broj: 11-37-854-2/22 od 25.07.2022.g. i ponude broj: _____ od _____.2022.godine, koje su u prilogu i čine sastavne dijelove ovoga Ugovora.

II UGOVORNA CIJENA

Član 2.

Ukupna Ugovorna cijena za predmet Ugovora iz člana 1. ovog Ugovora, utvrđuje se na osnovu cijene 1 B/O dana. U okviru B/O dana obuhvaćen je sadržaj usluga smještaja i medicinskih usluga definisan specifikacijom usluga u tenderskoj dokumentaciji

Ukupna ugovorena cijena za 1 B/O dan bez poreza na dodatu vrijednost

iznosi: = _____ KM
(slovima: _____ i 00/100 KM)

Ukupno ugovorena cijena 1 B/O dana bez poreza na dodatu vrijednost za pratioca koji ne koristi medicinske usluge

iznosi: = _____ KM
(slovima: _____ i 00/100KM)

III NAČIN FAKTURISANJA I PLAĆANJA

Član 3.





Naručilac se obavezuje da će isplatu ugovorne cijene izvršiti sukcesivno na mjesečnom nivou najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema slijedećih originalnih dokumenata:

- a) Fature, koja glasi na Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ul. 1. Slavne višegradske brigade br. 2a, 73 000 Goražde, ispostavljene u skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
- b) Zapisnik o izvršenoj usluzi potpisanog od strane ovlaštenih predstavnika Naručioca i Izvršioca

Ovlašteno lice Naručioca usluga je Ministar Edin Aganović

IV ROK ZA REALIZACIJU OBAVEZA

Član 4.

Krajnji rok izvršenja obaveza iz Ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od datuma stupanja Ugovora na snagu, odnosno utroška sredstava planiranih Programom utroška sredstava na **Ekonomskom kodu 614200 «Tekući transferi pojedincima» BOR-002 banjsko i klimatsko liječenje – rehabilitacija** („Sl. novine BPK Goražde“ br. 12/21). u iznosu od 140.000,00 KM za pružanje predmetnih usluga za maksimalno 142 korisnika.

V OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da:

- a) preuzete obaveze obavi u dogovorenim rokovima i po standardima za ovu vrstu posla.
- b) obezbjediti sve adekvatne uslove za rad koji su potrebni za kvalitetno i efikasno izvršenje predmetnih usluga,
- c) ugovorenu uslugu izvršiti u skladu sa tehničkim dijelom tenderske dokumentacije broj: 11-37-894-2 od 25.07.2022.godine, a prema ponudi broj: _____ od _____.2022.godine
- d) tokom realizacije ugovora o banjsko-klimatskom liječenju ostvari saradnju sa odgovornim licem naručioca radi blagovremenog planiranja smjena i kvalitetnog tretmana svakog pojedinačnog radnika.
- e) Izvrši sve usluge u predviđenom roku,
- f) po završetku banjsko-klimatskog liječenja sačiniti Izvještaj-Otpusno pismo sa mišljenjem o funkcionalnoj i radnoj sposobnosti i odgovarajućim prijedlozima.
- g) podatke o korisnicima Naručioca i Izvještaja o zdravstvenom stanju tretira kao poslovnu tajnu i prema njima se odnosi u skladu sa profesionalnim kodeksom,
- h) Ispostavi i fakturu prema članu 3. ovog Ugovora, sa pripadajućom dokumentacijom.

VI OBAVEZE NARUČIOCA

Član 6.

Naručilac se obavezuje da:

- a) Izvrši obaveze iz člana 3. ovog Ugovora
- b) vrši blisku saradnju sa izvršiocem usluga u svim fazama realizacije predmeta Ugovora
- c) putem Gradske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu dostavi spisak korisnika sa potrebnim podacima (ime i prezime, starost, spol, prateća medicinska





- dokumentacija iz koje se neposredno može utvrditi potreba za banjско-klimatskim liječenjem),
- d) Posredstvom Gradske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu blagovremeno izvrši rezervaciju za usluge koje će koristiti, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana prije korištenja usluga i
 - e) omogućiti nesmetano obavljanje poslova iz predmeta Ugovora radnicima Izvršioca.

Član 7.

Naručilac se obavezuje da će preko odgovarajuće službe iz predhodnog člana planirati, rezervisati i upućivati lica iz člana 1. Ugovora, svakih 14 dana.

Naručilac i Izvršilac predmetnih usluga su saglasni da ukoliko Naručilac pod istim uslovima dodijeli Ugovor za dva ili više Izvršilca da se odabir korisnika banjско-klimatskog lječilišta vrši na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije koja vrši upućivanje a u kojem će biti određena ustanova za obavljanje banjско-klimatskog liječenja ili želje korisnika usluga.

VII PODUGOVARANJE

Član 8.

Izvršilac usluga kome je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor niti o ijednom bitnom dijelu Ugovora bez predhodnog pismenog odobrenja Naručioca. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju Naručiocu blagovremeno prije sklapanja podugovora. Naručilac obavjestit će Izvršioca usluga o svojoj odluci u roku od 15 dana nakon prijema saopćenja, navodeći razloge u slučaju odbijanja. Izvršilac usluga kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju Ugovora.

VIII GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9.

Izvršilac je obavezan dostaviti naručiocu bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu Ugovora. Iznos garancije će biti plativ Naručiocu ako Izvršilac ne uspije da izvrši svoje obaveze po ovom Ugovoru ili neuredno izvrši iste.

Visina garantnog depozita u formi bankarske garancije je 10% (deset posto) od ukupne ugovorne cijene bez PDV-a iz člana 2.ovog Ugovora, sa rokom važnosti 13 (trinaest) mjeseci od dana stupanja Ugovora na snagu. Obezbjedenje izvršenja će biti vraćeno Izvršiocu ne kasnije od 30 (trideset) dana od dana isteka roka važenja bankarske garancije.

IX UGOVORNA KAZNA

Član 10.

Za svaki dan neopravdanog zakašnjenja u izvršenju usluga Izvršilac se obavezuje Naručiocu na ime ugovorne kazne platiti 1% (jedan promil) od ukupne ugovorne cijene bez PDV-a iz člana 2. ovog Ugovora, a najviše 5% ukupne ugovorene cijene bez PDV-a iz člana 2. ovog Ugovora.

U slučaju prijema usluga nakon isteka roka definisanog u članu 4. Ugovora, Naručilac zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne, koja će se izvršiti umanjenjem plaćanja fakturisanog iznosa u visini obračunate ugovorne kazne.



X NAKNADA ŠTETE

Član 11.

Izvršilac je dužan naknaditi štetu, koja nastupi iz djelovanja ili propuštanja Naručioca ili njegovih zaposlenika ili podugovarača u izvršavanju ovog Ugovora.

XI VIŠA SILA

Član 12.

Pod višom silom se podrazumjevaju događaji i okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora, izbjeći ili otkloniti u toku realizacije istog i koje onemogućavaju izvršenje ugovornih obaveza, a pod uslovom da iste ne podrazumjevaju krivicu ili nemar ugovorne strane.

Pod događajima i okolnostima iz predhodnog stava smatraće se naročito: rat, poplava, požar, generalni štrajk, epidemije i slični događaji.

Ukoliko dođe do pojave događaja i okolnosti koje se u smislu ovog Ugovora mogu smatrati višom silom, ugovorna strana koja se poziva na višu silu, je dužna na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah obavjestiti Naručioca o tom stanju i njegovim uzrocima, a nakasnije u roku od tri dana od nastanka više sile obavjestiti Naručioca i pisanim putem.

Ugovorna strana koja se poziva na višu silu će nastaviti sa izvršavanjem svojih obaveza iz Ugovora sve dok je to u razumnoj mjeri izvodivo, ukoliko nije, pisanim putem, drugačije naloženo od strane Naručioca.

U slučaju nastupanja događaja i okolnosti koji se mogu smatrati višom silom u smislu ovog člana Ugovora, nemogućnost ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće se smatrati razlogom za raskid ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko je:

- a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora i
- b) obavjestila drugu ugovornu stranu o nastupanju više sile na način definisan u stavu 3) ovog člana Ugovora i preduzetim mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.

XII RASKID UGOVORA

Član 13.

Ovaj Ugovor može prestati:

- a) sporazumnim raskidom,
- b) jednostranim raskidom, na način propisan zakonom i ovim Ugovorom i
- c) nastupom drugih okolnosti za prestanak ugovora u skladu sa važećim zakonima.

Ovaj Ugovor može biti raskinut iz sljedećih razloga:

- a) na osnovu sporazuma ugovornih strana,
- b) jednostranim raskidom jedne od ugovornih strana u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz Ugovora u utvrđenim rokovima i na utvrđeni način,
- c) ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza jedne od ugovornih strana,





- d) Izvršilac proglasi stečaj ili likvidaciju ili ne bude platežno sposoban na bilo koji drugi način,
- e) drugih razloga u skladu sa važećim zakonima.

Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane u slučaju da jedna od ugovornih strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Ugovorna strana koja pokreće postupak za raskid ugovora iz razloga navedenog u stavu 2) tačka b) ovog člana Ugovora, obavezna je prije podnošenja zahtjeva za raskid ugovora dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani o neizvršavanju obaveza sa dodatnim rokom za ispunjenje tih obaveza.

Dodatni rok iz predhodnog stava ovog člana Ugovora ne može biti duži od 15 dana.

U slučaju da ugovorna strana koja ne ispunjava obaveze iz Ugovora u utvrđenim rokovima i na utvrđeni način, ni u ostavljenom roku ne ispunji obaveze iz Ugovora, ovaj Ugovor se smatra raskinutim.

XIII POVJERLJIVOST

Član 14.

Ugovorne strane i njihovo osoblje ne mogu za vrijeme trajanja ovog Ugovora, kao i nakon prestanka njegovog važenja, u skladu sa zakonom, objaviti nikakvu povjerljivu informaciju koja se odnosi na zadatak, ovaj Ugovor ili poslovanje ugovornih strana, bez predhodne pisane saglasnosti druge ugovorne strane.

XIV RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 15.

Ugovorne strane će uložiti maksimalne napore, da sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja, riješe sve eventualne sporove koji se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovom interpretacijom.

U slučaju da se spor između ugovornih strana u vezi sa ovim Ugovorom ne može sporazumno riješiti, isti će se povjeriti na rješavanje stvarno nadležnom sudu u Goraždu.

XV PRIMJENA PRAVA

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da se na međusobna prava i obaveze koje nisu regulisane ovim Ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

XVI OSTALE ODREDBE

Član 17.

Sve izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pisanu saglasnost ugovornih strana.

Sva obavještenja, zahtjevi ili pristanci, načinjeni u saglasnosti sa ovim Ugovorom, biće u pisanoj formi i smatraće se da su sačinjene onda kada su poslate drugoj ugovornoj strani ili ovlaštenom predstavniku te ugovorne strane.

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana.





Ugovor se zaključuje na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Član 19.

Ovaj Ugovor je sačinjen na Bosanskom jeziku u 6 (šest) istovjetnih originalnih primjeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Za Naručioca
Premijer BPK Goražde

Za Izvršioca
Direktor

Broj: _____
Datum, __. __. 2022.g.

Broj: _____
Datum, __. __. 2022.g.

